

**Тыа хаһаайыстыбатын наукатын доктора, профессор, Саха
Өрөспүүбүлүкэтин наукаларын Академиятын академига, Россия
суруйааччыларын, суруналыыстарын сойуустарын чилиэнэ**

**Афанасий Васильевич Чугунов - Ноһой
хоһооннорун аабыыга күрэс балаһыанньата**

Буолар күнэ-дьыла: Сэтинньи 29 күнэ

Бытыллар сирэ: Дьокуускай куорат, К.Д. Уткин аатынан Саха
государственной тыа хаһаайыстыбатын академиятын Научнай
библиотекатын ааһар саалата.

Регистрация саҕаланар: 14.00ч.

Күрэс саҕаланыыта: 14.30 ч.

1. Күрэс сыала-соруга

- 1.1. Төрөөбүт дойдуну таптааһыны, үөрэби, үлэни өрө тутууһу А.В. Чугунов хоһооннорун нөнүө устудьуоннары иитээһин;
- 1.2. Саха уус-уран литературатын аабыыга угуйааһын;
- 1.3. Талааннаах устудьуоннары арыяааһын, өйөөһүн;
- 1.4. Киэн эйгэбэ санара үөрэтээһин.

2. Күрэһи тэрийээччилэр

- 2.1. К.Д. Уткин аатынан Саха государственной тыа хаһаайыстыбатын академиятын Научнай библиотеката.
- 2.2. Тэрийээччилэр күрэһи бэлэмнээһиннэрэ:
 - 2.2.1. Күрэс туһунан иһитиннэриини кыттааччыларга кэмигэр тиэрдэллэр, академия уонна Научнай библиотека сайтарыгар (<http://ysaa.ru>, <http://nlib.ysaa.ru>) күрэс Балаһыанньатын, сайаапка халыыбын таһаараллар;
 - 2.2.2. Күрэскэ кыттыан баҕалаахтартан сайаапка хомуйаллар;
 - 2.2.3. Дьүллүүр сүбэни тэрийэллэр. Дьүллүүр сүбэ 3 киһиттэн турар - академия үлэһиттэриттэн, өрөспүүбүлүкэбэ биллэр поэттартан,

суруйааччылартан. Бэрэсэдээтэли дьүүлүүр сүбэ бэйэлэрин иһиттэн талаллар.

2.2.4. Күрэс буолар күнүн, миэстэтин, бириэмэтин болдьюулар;

2.2.5. Күрэс кыайыылаахтарын ирдэбиллэрин быһаараллар.

3. Күрэс ытааһынын бэрээдэгэ, ирдэбилэ

3.1. Кыттааччылар академия үлэһиттэрэ, устудьуоннара, преподавателлэрэ;

3.2. Күрэскэ кыттарга Балаһыанһа сыһарыытыгар ыйыллыбыт халыыбынан толоруллубут сайаапканы сэтинһи ый 27 күнүгэр дылы Научнай библиотека ааһар саалатыгар аһалаллар, эбэтэр манһык электроннай аадырыска agronb@bk.ru ыталлар.

3.3. Кыттааччылар А.В. Чугунов айымһыларыттан хоһооннору нойосуус ааһаллар;

3.4. Хоһоон ааһы уочарата сэрэбиэй быһыытынан ытыллар, сэрэбиэй күрэс саһаланыан иннинэ эрэ буолар;

3.5. Кыттааччы биир эрэ хоһоону ааһар, бириэмэтэ 5 мүнүүтэттэн таһсыа суохтаах.

4. Кыайыылаахтары быһаарар ирдэбиллэр

4.1. Хоһоону уус-уранһык, дорһоонноохтук, чуолкайдый ааһыы;

4.2. Айымһы ис хоһоонун арыйыы;

4.3. Истээччилэри бэйэтигэр тардыы;

4.4. Хамсаныыта (туттан турара, илиитинэн хамсатан көмөлөһүннэриитэ, мимиката);

4.5. Хоһоону ураты быһыылаахтык ааһыы.

5. Дьүүлүүр сүбэ сыанабыла

5.1. Дьүүлүүр сүбэ биэс үөһээ ыйыллыбыт ирдэбиллэринэн сыаналыыр;

5.2. Биир ирдэбил 1 - 5 баалга дылы сыаналанар;

5.3. Түмүгэр сыанабыл баала тэннэхэр түгэнигэр – дьүүлүүр сүбэ бэрэсэдээтэлин куолаһа быһаарар оруоллаах.

6. Кыттааччылары уонна кыайыылаахтары наҕараадалааһын

6.1. Бары кыттааччыларга хоһоон күрэһигэр кыттыбытын туоһулуур сертификат туттарыллар.

6.2. Үс бастакы миэстэни ылбыт кыттааччылар грамотанан уонна бириийһинэн наҕараадаланаллар.

Афанасий Васильевич Чугунов
хоһооннорун өйтөн аабыыга күрэс
сайаапкатын халыыба

Араспаанһа, аат, аба аата (толору)	
Устудьуон (Факультет, группа)	
Үлэһит, преподаватель (үлэтин миэстэтэ)	
Хоһоонун аата	
Түлүпүөн	

Күнэ-дьыла